

Ambient Air Quality of Islamabad (March, 2024)					
Date	Temperature	Humidity	NO₂	SO₂	PM_{2.5}
<i>NEQS Value</i>	(°C)	(%)	80 µg/m ³	120 µg/m ³	35 µg/m ³
01-Mar	16.00	79.00	10.13	11.41	24.25
02-Mar	16.22	75.00	10.89	10.86	21.26
03-Mar	15.00	78.00	9.52	10.54	18.39
04-Mar	12.43	79.00	12.40	11.44	18.70
05-Mar	18.00	61.33	11.25	12.34	23.05
06-Mar	16.00	55.00	13.07	14.78	28.00
07-Mar	15.33	60.00	13.47	15.34	29.04
08-Mar	16.16	78.00	12.14	14.45	27.36
09-Mar	16.72	72.33	13.42	13.95	25.68
10-Mar	17.00	64.33	11.14	13.13	24.88
11-Mar	18.33	60.00	12.69	14.03	27.76
12-Mar	20.33	44.33	13.52	14.60	29.00
13-Mar	16.33	85.67	11.00	11.48	25.94
14-Mar	17.67	64.00	11.92	12.13	28.26
15-Mar	17.63	66.00	11.96	12.48	27.13
16-Mar	18.96	63.00	12.63	13.52	26.15
17-Mar	22.00	45.00	11.62	12.00	26.34
18-Mar	22.33	43.33	12.04	12.80	29.04
19-Mar	24.33	38.33	12.75	13.34	30.73
20-Mar	24.33	37.00	12.95	14.21	32.04
21-Mar	22.33	52.67	12.53	14.11	29.37
22-Mar	24.26	51.00	14.26	13.62	28.28
23-Mar	23.63	53.00	12.26	14.29	29.86
24-Mar	20.67	54.67	10.74	12.32	26.55
25-Mar	29.33	53.00	11.72	13.22	30.49
26-Mar	29.00	54.33	12.02	13.78	30.81
27-Mar	27.67	67.00	10.44	11.20	26.77
28-Mar	28.67	56.67	10.57	12.06	29.53
29-Mar	26.14	53.23	11.29	12.87	28.96
30-Mar	27.29	54.26	10.68	13.26	29.28
31-Mar	27.66	64.33	9.88	11.09	26.68
Average	20.67	59.95	11.90	12.99	27.10

Graphical Representation of Concentrations of PM2.5, NO2 and SO2 in Islamabad for March, 2024

